


Letsatsi! je ke duleng mo
gae ka ya toropong



✎ Lesley Koyi, Ursula Nafula
☑ Brian Wambi
📄 Antonia
|| 3
🗨️ Setswana tn-na




Global Storybooks
globalstorybooks.net

**Letsatsi! je ke duleng mo gae
ka ya toropong**


✎ Lesley Koyi, Ursula Nafula
☑ Brian Wambi
📄 Antonia




This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>




Lefelo le le nnye kwa dibese di emang
gone mo motseng wa me go tletse
batho le dibese tse di tletseng batho.
Fa fa fatshe gone go tletse dilo tse di
tshwanetsweng go olelwa. Mooledi o
ne a itsise maina a mafelo a kwa
dibese di teng. gone




“Toropo!Toropo!” E ya bopirima! ka
utlwa moitsise a goa. E ne e le bese e
ke tshwanetseng go e palama.



Bese e e boang ya tla! ka bonako. ka
bonako ya leba botlhaba.Se se
botlhokwa mo go na jaanong ,ke go
simolola go senka ntlo ya ga malome.



Bese ya toropo e ne e setse e tletse, mme batho ba sa ntse ba leka go tsena mo teng. Bangwe ba beile dithoto tsa bone ka fa tlase ga bese. Bangwe ba di beile mo di rakeng moteng ga bese.



Morago ga diura tse robongwe, ke ne ka tsosiwa ke modumo o mogolo ke bitsa baeti ba ba boelang kwa motseng wa rona. Ka phamola kgetse ya me ka tswa mo beseng.

Mo tseleng, ka ithuta leina la lefelo le malome o nang teng mo toropong e kgolo. Fa ke ntse ke e biletsa kwa tlase ka robala.

16

Baete ba basha ba punya di karata tsa bone ba ntse ba senkang fa ba ka duhang gone mo beseng e e tleseng.

Basadi le bana ba banye ba

ipaakanyetsa loeto lo le leele go dula sentle. Ka itshekela go bapa le


lethabaphetho.Motho yo o dutseeng go bapa le lethaphetho o ne a tshageditse kgstese ya polasetiki e e mmala o

motala.A rwele ditlhako tsa disandale tse di tshofetseeng, jase e

gagogileng,mme a mo lebile ka

5

thwaafalo.




Mme mogopolo wa me wa mpusetsa
kwa gae. A mma o tla sireletsega? A
mmutla wa me o tla tsaya madi
mangwe? A nkgonne o tla
gakologelwa go nosa ditlhare tse
dinnye?

Fa loeto le tsweletse, mo teng ga bese
ga na mogote. Ke ne ka tswala matho
a me ka tsholofelo ya gore ka tla
robala,


14

K itshukela fa mothong yo o ne a
bapile le letlhabapheto. Motho yo o ne
a dutse go bapa le nna le
letlhabapheto o ne a tshageditse
kgotse ya polasitiki thata. A rwele
mpapheetsane ba ba tshofetseng,
jase e e gagogileng, a bonala
letshogo.


7




Ke ne ka leba kwa ntle ga bese mme
ke ne ka gopola ke tswa mo motseng
wa me, lefelo le ke goletseng mo go
lone. Ke ne ke ya kwa toropong e
kgolo.




Fa bese e tswa fa boemelong jwa
dibese, Ka leba kwa ntle ka
letlhabaphefo. Ka hagamala gore a
ke ka boela gape mo motseng wa me
gape.




Barekisi! ba kgorometšana go tswa mo
beseng. Bangwe ba busetsa baeti madi
mangwe. Ba bangwe ba sa ntse ba leka
go rekisa dilo tsa bone mo
motshontshong wa bofelo.



Go ne go oletswe baeti ba dutse.
Barekise ba sa ntse ba tsena mo teng
go ya go rekisa dilo tsa bone kwa
balaming. Mongwe lw mongwe o ne a
goa maina go itsise se a se rekisang.
Matoko ao a ne utlwala a sa tlwaelega.



Bapagamo ba le mmalwa ba ne ba reka dinnotsididid, bangwe ba reka mo go nnye ba a ja. ba ba se nang madi , jaaka nna, be ne ba lebeletse fela.



Ditiro tse di ne tsa kgorelediwa ke go hutara ga bese, sekao sa gore re ipaakanyeditse go kgoetsa. Moreki a goelela barekisi go tswa mo beseng.